

ARANathDIA

Universitat Autònoma de Barcelona

Servicio de Bibliotecas

Biblioteca de Comunicació

Hemeroteca General

MONOGRAFIC · Octobre deth 2006 · Numerò 7



ETH FUTUR DERA LENGUA
PANORAMA
AUDIOVISUAL

Te portam **SEGRE** en çò de tòn



Cada dia as **mès** auantatges entà abonar-te-i

mès economic.

Important descomide sus eth prètz de portada.

mès comòde.

Cada dia poiràs ayer SEGRE a on tu volgues, en casa, al quiòsc, en trebalh...

mès flexibilitat.

Er abonat causís se quin ei eth sòn periòde d'abonament, de deluns a dimenge, de deluns a diuendres, annau, semestrau, trimesadèra, eca. Tanben mos adaptam a tues vacances.

mès auantatges en club der Èish.

Descompdes e auertes especials en entrades en teatres, actuacions musicaus, cinema, musèus, eveniments esportius...

Informa-te'n:

SEGRE

973 24 80 00

de deluns a diuendres
de 09.00 h a 13.00 h
e de 16.00 h a 19.00 h

mès innovació, SEGRE digitau.

Abonament e accès gratuït en toti es servicis de pagament compresa era emerotèca a compdar de 1995 (55 euros / an).

mès beneficiaris per abonament.

Per un abonament, enqua tres membres dera família pòden sollicitar eth carnet e servir-se de toti es sòns auantatges.

4



Eth futur Er
Estatut e era TDT
òbren ua naua
etapa entara
lengua

per Anna Sàez

18

Lissa Escala
Ua periodista
comprometuda
damb eth sòn
país

ARANathDIA

Generalitat
de Catalunya

DAMB ETH SUPORT DERA
GENERALITAT DE CATALUNYA

12

**Naues
tecnologies**
Prototip de
traductor
automatic

per Maria Monge

Naues realitats, naui besonhs?

Er aranés ei dejà lengua cooficiala en tot eth territori catalan. Sus eth pa-pèr, agesta naua realitat amiarà naui besonhs. Plan segur que s'era administracion a de poder aufrir es sòns servicis en lengua aranesa, seràn de besonhs traductors e interprèts. Aço se completa damb era revolucion que comportarà era arribada dera TDT. Ja s'an concedit dues licéncias privades qu'auràn d'aufrir "ua part significativa" dera sua programacion en aranés. Un d'aguesti canals ei entath Grop SEGRE, que aufrirà eth 30% de programes ena lengua pròpria d'Aran. Se daurís ua naua etapa entar aranés? Tot depenerà des recorsi que s'i destinen. Dera volentat política qu'atau sigue.

16

- 2 NOV. 2006

Lleida TV
Era licéncia deth
Grop SEGRE
emterà un 30% en
aranés

18

Lissa Escala
Ua periodista
comprometuda
damb eth sòn
país

20

Audiovisuau
Petita istòria des
mies de
comunicacion en
aranés

per Anna Geli

30

**Va de
lengua** Er
aranés s'a arribat
a parlar en
Ondures e Filipines

per Aitor Carrera

EDITE: DIARI SEGRE S.L.U. DEPÒSIT LEGAL: L-1160-05. PRESIDENT: ROBERT SERENTILL URGÉS.
DIRECTOR EXECUTIU: JUAN CAL SÁNCHEZ. COORDINE: ANNA SÀEZ MATEU. MAQUETACION:
ANNA BARCALA SIRVENT. IMPRESSION: LERIGRAF SLU.

Consell Generau d'Aran

E ETH CONSELH
GENERAU D'ARANE ERA COLLABORACION DERA
CATEDRA D'ESTUDIS OCCITANS
DERA UNIVERSITAT DE LLEIDA

Eth futur de

ETH NAU ESTATUT E ERA
ARRIBADA DERA TDT
SE CODISSEN ER ARANÉS




per Anna Sàez

OS: NÀDIA TOLSÀ E MIKEL

Se calcule que pendent eth siècle XXI despareisheràn eth 50% des 6.000 lengües que se parlen en món. Ua chifra qu'a alumat totes es alarmes. Perilhe er aranés? Plan segur, pr'amor des estadistiques se sauven es crits d'eufòria entà mielhors ocasions, mès aué veiram era botelha miei plea. Maugrat qu'encara i a fòrça faena per hèr de cara ara totau normalizacion lingüistica, dues naues realitats qu'a priori an ben pòc a veir son a punt de capvirar eth mon lingüistic aranés: eth nau Estatut e era arribada dera TDT.

era lengua



ETH NAU ESTATUT

Eth nau Estatut balhe ar aranés era categoria de lengua oficiala. Era Generalitat ja mò ficha entà qu'açó non demore

en paper mòg e en Politica Lingüistica ja se promòn corsi e acords damb eth Conselh Generau

Article 6 der Estatut d'Autonomia de Catalonha de 2006: Era lengua pròpria e es lengües oficiales. En punt cinc d'aguest article liegem: "Era lengua occitana, nomenada aranés en Aran, ei era lengua pròpria d'aguest territori e ei oficial en Catalonha, cosent damb çò qu'establís aguest Estatut e es leis de normalizacion lingüistica".

Huelha de clausules administratives particulares e de prescripcions

tecniques deth contracte de gestion deth servici public de television digitau locau: "Quan era television age era sòn airau de servici ena Val d'Aran, aufèrta deth licitador d'emplegar er aranés de manera significatiua ena sua programacion".

Son tempsi propicis entar aranés. Aguestes dues realitats meteràn en marcha ua factoria dera lengua. Seràn de besonh traductors, dobladors, correctors, periodistes... Er aranés que se hè fòrt. Jusèp Loís Sans, responsable dera Oficina de Foment e

Ensenhament der Aranés, reconeish qu'ei optimiste respècte ath futur immediat. "Cau èster moderat e demorar a veir coma s'apliquen es normatiuves, se s'i destinén pro recorsi... mès ei innegable que se daurís un nau mon entar occitan, que i aurà un tèrratrem d'efèctes incalculables que harà qu'era lengua sigue fòrça mès visible, mens secreta". De moment, era administracion catalana a començat a mòir ficha totun er im-passe pròpri des periòdes electoraus. Jusèp Loís Sans ne balhe béri




'Meddia aranés' a recebut eth premi Lengua Viua pera sua promoción der aranés des de hè 18 ans.

CARRÉ
SANTA
MARIA



exemples en tot avertir qu'ei "fòrça ardit" restacar-les dirèctament ath nau mapa lingüistic que mèrque er Estatut. "Non sai s'ei precipitat parlar d'aguesti prumèrs passi coma ua conseqüéncia dirècta d'aguesta naua realitat, mès en tot cas, des de Presidéncia, concretament des de Política Lingüistica, ja an contactat damb nosati entà poder aufrir corsi de difusion der aranés en totes es delegacions territoriaus". Es foncionaris, era Administracion, en general, aurà de besonh a compdar d'ara d'uns minims recorsi lingüistics entà afrontar un nau marc legau. Politica lingüistica vò aufrir as trabalhadors era possibilitat d'aquerir uns coneisements minims d'occitan. "Sajaram qu'aguesti corsi poguen servir entà auer un nivèu A d'aranés", soslinhe Sans. Aguest reconeishement oficial au acabarà damb eth faus mite dera supausada inutilitat d'aprénner ua lengua minoritària. Era Deputacion de Lhèida tanben vò aportar eth sòn gran de sable. Des dera sua fondacion publica, er Institut d'Estudis Ilerdencs, ja auie apostat hè temps per occitan, qu'ère plan present ena politica dera casa que dirigís Carme Vidal. Tanben s'autrege un prèmi literari en agesta lengua laguens dera tradicionau serada de Sant Jordi. Ara era Deputacion fomente un cors de traductors via telematica, entre d'autes iniciatiuas. Tanben a possat per un traductor occitan-catalan que preten èster un esturment de trabalh entàs ajuntaments dera demarcacion lheidatana. "I a un evident increment dera demana", reconeish Jusèp Loís Sans. E açò sonque qu'ei eth començament. "Aguest besonh de re-virades se multiplicarà".



TOT UN DESFÍS

Eth Grop SEGRE a obtengut es sies licències de TDT as qu'optaue, inclodida era de Vielha-Mijaran.

Eth director executiu, Juan Cal, anóncie qu'eth 30% dera programacion serà en aranés. Tot un desfís.



UN TÈRRATREM

Mos centram ara en ensenhamant: evidentment, s'er aranés passe a èster lengua cooficiala de Catalonha, calerà dar-la a conéisher enes escòles. Ena Universitat ja a arribat. N'i a pro en tot rebrembar era creacion dera Catedra d'Estudis Occitans de la Universitat de Lhèida que dirigís Jordi Suïls. Mès ath delà des estudiós universitaris, des filolègs, qu'ei de besonh cercar un public mès am-

pli, mès joen: es escolans de pertot de Catalonha. Non sonque hèr difusion dera lengua occitana enes escoles. "Qu'èm estudiant damb Educacion era possibilitat d'establir credits d'aranés". Ua auta hònt dubèrta se trape ena Euroregion. Eth responsable dera Oficina de Foment e Ensenhamant der Aranés mos conde que s'apròpen posicions entà formar dinamizadors de cultura occitana. De hèt, es regions occitanes fran-



A close-up photograph of a woman with long, dark brown hair, seen from behind and slightly to the side. She is wearing a dark-colored jacket. In her hands, she holds a professional-grade video camera, specifically a Panasonic SHAN-TM700 model. The camera has a red label on its top left that reads "► VAL D'ARAN TVC • 511". On the bottom right of the camera, there is a panel with various ports and labels: "VIDEO IN", "VIDEO OUT", "DC OUT", "AUDIO IN", "AUDIO OUT", "CH1", and "CH2". The background is blurred, showing what appears to be a forest or wooded area.

Panasonic
SHAN-TM700

ERA TELEVISION PUBLICA

TV3 compde damb un espaci setmanau en aranés. Era television publica catalana se vò implicar

ara mès ena lengua dera Val d'Aran en tot doblar espacis tás mainatges enter d'autes iniciatiuves

ceses comencen a organizar-se entà plantar cara ath govèrn francés. Properament i a ua amassada prevista damb autoritats araneses entà prepausar en París com s'a resolgit en Catalonha era riquesa culturala que supause eth hèt que conviuen diuèrses lengües en un madeish territòri politic. Se presentarà un docu-

ment comun damb era experiéncia deth nau Estatut. "Semble que resultat d'aguesta naua politica lingüistica pòt arribar a auer efèctes sus tota Euròpa". Certament, un tèrratrem, coma pronostique Sans. "Mès en sens mès positiu dera paraula". Ara ben, eth Conselh Generau d'Aran pòt afrontar aguesta expansion idiomatica? Jusèp Loís Sans avertís qu'ei impossible aprovedir tot Catalonha des deth Govèrn d'Aran.

ERA ARRIBADA DERA TDT

E en aguest contèxt arriba era Television Digital Terrestre, damb es sues ja celebres sigles TDT. Coma afectarà açò ar aranés? Un aute viatge s'impause era prudència ara ora de hèr ua prevision, mès plan segur que se pòt afirmar categoricament qu'era aufèrta audiovisuala en aranés s'incrementarà notablement. Fòrça notablement. Des quate canaus multiplex que corresponen ath territòri aranés un ei municipau (public) e tres son privats. Eth public correspon as ajuntaments de Vielha-Mijaran, Naut Aran e Bossòst. Des tres licéncies privades, ua non s'a concedit e eth Conselh Audiovisual de Catalonha (CAC) a annonciat que se tornarà a trèir a concors mès tà dauant. Açò òc, ja i a dus naui canaus aprovadi e escahuant motors. Ua licéncia a estat entath Grop SEGRE, empresa editora d'ARAN ATH DIA, e era auta entà Televisió Comtal. O ben, çò qu'ei lo madeish, entà Lleida Televisió Digital e entà Aran Television, que seràn es mèrques comerciaus d'aguestes empreses. Ena huelha de clausules administratiuves particulars e de prescripcions



Prototip de traductor automatic der aranés

per Maria Monge

Aué en dia èm acostumadi a dispausar d'esturments lexicografics de consulta coma ei eth cas deth diccionari. Damb eth desenvolapament des naues tecnologies e es sinergies sorgides entre es àmbits dera informatica e era lingüistica, an neishut naues disciplines coma per exemple era ingenieria lingüistica o era lingüistica computacionau. Aguestes disciplines an dat lòc a nombroses techniques que faciliten era gestion e recuperacion dera informacion e qu'an dat coma resultat esturments coma eth diccionari electronico o eth traductor automatic, entre d'auti.

Ei en aguest marc que s'encasstre eth projècte Apertium, amiat a tèrme peth grop d'investigacion Transducens deth Departament de Lenguatges e Sistemes Informatics de la Universitat d'Alacant.

Es què ei Apertium? Se tracte d'un motor e caisha d'esturments de còdi dubèrt entà traducción automatica de transferéncia superficiu. Dit en d'autres paraules, ei un prototip dessenhant entà revirar entre lengües restacades laguens deth projècte OpenTrad. Eth projècte Opentrad ("Traduccio automatica de còdi dubèrt entà lengües der Estat espanhòu") siguec finançat peth ministèri d'Industria, Turisme e Comèrc.

Mès recentament, Apertium a recebut tanben finançament dera Generalitat de Catalunya entà desenvolopar naui parelhs de lengües e un motor melhorat entà inclodir parelhs mès dificils com ara anglés-catalan e tanben aranés-catalan.

Fòrça grops desenvolopen donades lingüistiques entà Apertium. Transducens desenvolope es parelhs espanyòu-catalan, espanyòu-portugués, catalan-francés, aranés-catalan e anglés-catalan; eth Seminari de Lingüistica Informatica dera Universidad de Vigo, eth parelh espany-

hòu-galhec, e er Institut Universitari de Lingüistica Aplicada dera Universitat Pompeu Fabra, es parelhs aranés-catalan e anglés-catalan. Ei damb aguesta darrèra universitat qu'era autora d'aguest article trabalhe en tant que tecnica superior de supòrt ara recerca entara elaboracion deth còrpus lingüistic en aranés.

Eth prototip de traductor automatic constituis un esturment basic entà corbir es besonhs actuaus der aranés. Er objectiu ei possar eth procès d'estandardizacion en tot apro-vedir as usatgères dera lengua aranesa d'un element de consulta e d'un verificador de tèxtes escrits en temps real pr'amor qu'es dus esturments son disponibles en Internet:

xixona.dlsi.ua.es/prototype/ca/

Es contribucions deth traductor automatic der aranés ena estandardizacion e difusion dera lengua aranesa son nombroses. Conven remercar es següentes: amendrir eth laboriós prètzhet que represente eth hèt d'elaborar o actualisar un diccionari pr'amor que, mercés as còrpus textuaus, se poirie acréisher eth nombre d'entrades lexiques deth diccionari entà enriquir eth vocabulari deth traductor automatic; representarie tanben un utís fòrça important entà facilitar eth trabalh des maiatges ena escòla; possibilitarie sens cap de doblet un gran desenvolapament deth materiau escrit der aranés; serie un esturment fòrça practic ena Administracion en generau: ena redaccion de documents oficiaus deth Conselh Generau d'Aran, en airau juridic,...; permetterie era consolidacion der usatge en generau der aranés coma lengua pròpria e veiculara en tot hèr-ne un usatge abituau enes comunicacions intèrnies entre es administracions, enes

comunicacions dera Administracion damb eth ciutadan; facilitarie eth prètzhet des mieis de comunicacion en tot servir-se d'aguest utís entà difóner er aranés e en aranés; incrementarie era presència, eth co-neishement e er usatge der aranés enes organizaçons empresariaus e sindicaus en tot convertir-se ena lengua de comunicacion mercés ad aguest esturment; facilitarie era redaccion de tèxtes ena publicitat, informacion e atencion ath client des empreses d'Aran; assegurarie ua presència estandardizada der aranés en edicions, publicitat publica e privada, informatica, traduccions, difusion de materiau en aranés. En çò que tanh ar ensenhamant escolar der aranés, eth traductor automatic garantirie un materiau didactic adequat.

Eth denominador comun de toti aguesti aspèctes ei possar eth procès d'estandardizacion e especializacion dera lengua mercés a un esturment basic entà desenvolopar er aranés a nivèu escrit. Un esturment d'aguestes caracteristiques enriquis e melhore era qualitat lingüistica des produccions escrites en aranés.

Coma ja s'a mentat abantes, se tracte d'un prototip en un estat fòrça auançat mès que demane dera collaboracion des administracions entà possar tà dauant. Maugrat qu'encaira i a fòrça faena per hèr de cara ara totau normalizacion lingüistica, eth traductor automatic der aranés pòt contribuir de manera espectaculara ara estandardizacion der emplec der aranés entre es membres dera nòsta comunautat lingüistica. Ath delà, s'auem present eth nau Estatut que contempla era cooficialitat der occitan pertot eth territori catalan, Aran e era rèsta deth territori dispuasarien d'un utís indispensable entara difusion der aranés.



SUBTITULACION

Ei important qu'eth public aranés pogue veir cinéma ena sua lengua. Doblar pellicules pòt semblar ua utopia, mès

era subtitulacion qu'ei factible. Ei era opcion de lengües com eth portugués o er olandés, damb un Estat ath darrèr.



Es repetidors son es gigants de besonh entà captar eth senhau de television.

ons techniques deth contracte de gestion deth servici public de television digitau local se demanaue as empreses qu'optèssen a ua des licéncias deth terròri aranés qu'eth licitador empleguèsse era lengua pròpria dera Val "de manera significatiua ena sua programacion". Non se concrète cap cifra, mès plan segur qu'açò multiplicarà era aufèrta actuala. Tanben esperone a Television de Catalonia. Enquia ara sonque un programa en aranés ena grasilha. Se tracte d'un informatiu setmanau a cARGE dera periodista Jovita Ané. Aguest espaci, que s'emet es diuendres des 14,10 as 14,20 en ua des-

connexion entara Val d'Aran deth Telenotícies Comarques de TV3, lèu deisharà d'ester era excepcion. Jusèp Loís Sans conde qu'era Television de Catalonia "reaccione plan favorablement" ara naua realitat audiovisuau. Pròva d'açò n'ei que se doblen programes entàs mainatges, com ara Ua man de condes. Un prumèr pas important. Era lengua occitana ja non s'ignòre, senon que se promò. "I a era sensibilitat entà hè'c".

Evidentment, se TV3 se met a trabalhar ei pr'amor qu'es naui cauaus dera TDT locau s'an metut en marcha e non poirie èster qu'era cadià publica catalana i anèsse a tri-

gòssa. Antonio Asensio, der ajuntament de Vielha-Mijaran, confirme qu'eth sòn consistòri ja a passat peth plen municipau era aprobacion deth consòrci damb es d'auti ajuntaments implicadi ena gestion deth canau. "Ara sonque manque que l'aproven Naut Aran e Bossòst, mès ja i tra-balhen", soslinhe. Açò òc, non i aurà consòrci que valgue "s'eth Consell Generau non s'i implique". Asensio tanben cre que s'i aurie de somar er ajuntament de Les, "qu'ei er aute ajuntament important d'Aran que manque en aguest projecte". Ei moderadament optimiste. "De moment sonque auem pressopòst en-

TELEVISION PUBLICA

Antonio Asensio, der ajuntament de Vielha, confirme qu'eth sòn consistòri ja a passat peth plen municipau era

aprobacion deth consòrci
damb es d'auti
ajuntaments implicadi
ena gestion deth canau
public



Eth cine de Vielha a un aire decadent plen de beutat.


tà amiar a tèrme eth consòrci e acceptar formalament eth canau entà dispausar-ne". Subermontat aguest requisit burocratic, ei de besonh "que ne parlem totes es institucions d'Aran". Ja s'an hèt contactes damb eth Conselh, maugrat qu'ençara ei lèu entà auançar com anaràn es negociacions. Mès se non arriben a bon tèrme, çò qu'a clar Antonio Asensio ei que "sense somar esfòrci, serà inviable". Eth sòn projècte preve auer ues installacions "minimes" entà poder aufrir servicis as ciutadans. Un petit estudi. "Era television ei plan cara", remèrque. Era programacion aurà de besonh "de bèra empresa" e, sustot, de fòrça entenduda. "Auem de sajar d'arténher ua television publica aranesa independentament deth color politic deth Conselh Generau e es ajuntaments deth consòrci". Asensio ei fòrça conscient qu'era oportunitat qu'an dauant "ei istorica". E

maugrat es esfòrci que calerà hèr, s'a de profitar.


Per çò que tanh ara licéncia privada de Televisió Comtal SL., actualament Televisió Digital de Catalunya o TDCAT, conven destacar que se tracte d'un canau deth Grop Estrader-Nadal. Aguesta television acabe de celebrar tres ans d'emissions. Eth sòn airau d'actuacion, ath delà d'Aran serà eth Naut Pirenèu, damb era Television de Puigcerdà e era Cerdanya e Figueres, damb era Television sense Termières. Eth nòm d'aguest canau se deu ath hèt qu'aguesta television ei frut d'un acòrd signat entre Televisió Comtal e Perpinyà Infos que permet qu'eth senhau arribe au tan ath Naut Empordà coma ath departament francés deth Rossellón.

ETH DESFÍS DETH GROP SEGRE

Manque parlar de Lleida Televisió Digital, mès açò ac haram en un ar-



Television en aranés.



ticle que poiràn liéger ara seguida, pr'amor qu'eth canau de TDT deth Grup SEGRE en Aran neish damb es idies plan clares e eth compromís fèrm de hèr un 30% dera programacion ena lengua pròpria dera Val. Sense dubte, tot un desfís, aviat pera reüsida que Lleida Televisió a auut enes comarques dera lana. Conven rebrembar qu'era television digital dera empresa editora d'ARAN ATH DIA a obtengut es si-ses licéncies de TDT enes que s'a presentat: quate ena demarcacion de Lhèida (Lhèida, Vielha e Mijaran,

Balaguer e era Seu d'Urgell) e dues ena comunautat aragonesa (Fraga e Montsó). Eth canau d'Aran se su-enhe especialament pr'amor que se vò èster plan escrupulós damb era realitat culturala e idiomatica deth pais. Ei per açò que i aurà un centre de produccion audiovisuau pròpri ena Val d'Aran des deth que s'emeterà bona part dera programacion.

Que comence ua naua etapa entar aranés. Aumens, sus eth papèr. Mancarà veir eth nivèu d'implicacion dera Administracion (Conselh

Generau e Generalitat de Catalonha) entà saber s'aguest futur doç que se preve artenherà ara societat. Co-ma destaquen des dera associacion Lengua Viua, çò de mès important ei qu'era lengua s'emplegue. E que s'emplegue damb normalitat en toti es airaus dera vida vidanta. E açò còste, encara que non ei im-possible. Ara i a era oportunitat is-torica de daurir era factoria dera lengua: er aranés, e tanben des deth punt d'enguarda laborau, ei a punt de despegar. De toti depen que vò-le plan naut e que se mantengue.

LLEIDA TELEVISIÓ DIGITAL


Un 30% de programacion en aranés

Era television que posse eth Grop SEGRE en Aran vò èster ua television de proximitat ena qu'es informatius compdarà damb un espaci important. Mès tanben se vò favorir era ficcion a compdar d'un ambições projècte de subtitulacion. I auràn sèt ores setmanaus de television en aranés, bona part des quaus se generaran en nau centre de produccion que se daurirà ena Val.

Lleida Televisió Digital ei eth nòm comerciau des disparièrs canals de TDT locau privats artenhuts peth Grop SEGRE. Era television d'aguest grop de comunicacion lider enes comarques de Ponent a obtengut es sies licéncias as qu'optaua, Aran inclodit. Com serà aguesta television? Méter-i adjectius des d'ua revista editada per aguesta empresa pòt semblar pòc seriós, de manèra qu'optaram pera objectivitat deth long procès avallador deth Conselh der Audiovisuau de Catalonha, entà destacar què s'a puntuat ara ora de licitar-la. Lleida

Televisió Digital a tret era puntuacion mès nauta ena freqüéncia de Vilalba Mijaran (de hèt, a tret era puntuacion mès nauta en totes es licéncias dera demarcacion de Lleida). En concret, en Aran s'an artenhut 682 punts contra es 564 de Televisió Comtal (que tanben obten licéncia) e un tercer canal qu'a quedat desèrt e qu' ara aurà de tornar a gesser a concors. E qué avaloraue eth CAC? S'as aut en compde es prepauses en fonsion de s'apòsten per ua "television de proximitat", se son prèsti entà possar era migracion

ath sistèma digitau, se son empreses competitives damb capacitat d'inversion e, fin finau, s'era programacion garantís eth pluralisme. Damb aguesta targa de presentacion, eth director executiu deth Grop SEGRE, Juan Cal, se mòstre entosiasmant damb era aventura aranesa. Soslinhe "es oportunitats tecnologiques que balhe era TDT". Era TDT ei ua television interactiu que facilite, per exemple, era subtitulacion. Eth hèt d'auer un canal de donades, permet qu'eth telespectador pogue incorporar aguesta subtitulacion sense besonh de hèc sus era còpia deth film, fòrça mès car e costós. Aguest canal de donades (qu'an de gestionar amassa aquerí qu'an obtengut era correspondenta licéncia) facilite tanben er accès ara television de collectius damb quauqua discapacitat. Aguesti recorsi tecnicis en un territori petit com Aran an de servir entà preservar eth sòn idiòma, era sua identitat. "Nosotros comprometem a emeter un 30% dera programacion en aranés", assegure Juan Cal. E va mès enllà: "auram un centre de produccion audiovisuau pròpri ena Val". Aguest 30% dera programacion en aranés s'emeterà, ath delà, ena franja orària qu'an mès audiència es televisions locals: entre es 20.00 e es 00.00 ores e entre es 13.00 e es 16.00 ores. Aço son sèt ores de producion pròpria en aranés ara setma-



lleida
televisió



Lleida Televisió apòste pera proximitat.

na. "Ac haram gradualment", avertís Juan Cal. Entre d'autes causes perquè eth mon audiovisuau encaira ei tan nau en territori aranés, que serà de besonh formar professionals. "Començaram damb es informatius perquè, coma en cas de Lleida Televisió, volem que siguin er insigne dera cadena". Mès tà dabant, era aufèrta s'ampliarà damb magazins, programes d'entretenen, fiction e petits documentaus. Aguest documentaus, enes que se cercaie, sustot, reportilhar era identitat aranesa a compdar dera cultura e es tradicions pròpies d'Occitània, non s'excludís que se podessen emeter en aranés e subtitulats en catalan entath rète de canals de TDT deth grop. "Se tracta de normalizar es causes e hèr a veir ath rète de Catalunya qu'aguest païs ei autan-

ric e variat que i a d'autes lengües e d'autes cultures que ne hèn partida".

Tanben ei important qu'eth public aranés pogue veir cinema ena sua lengua. "Doblar ua pellicula ei plan costós e, ath delà, son de besonh actors de doblatge", mès subtitular es pellicules qu'ei factible. "E conste qu'açò vò díder balhar eth mateish tracte ar aranés qu'a idiòmes damb un Estat ath darrè com ara Portugau o Olanda, a on tanben se subtitle e non se doble". Aguest projècte de subtitulacion en aranés serà un des prumèrs passi que darà Lleida Televisió Digital en Aran. Juan Cal considère que qu'auqu'arres aurie de liderar aguest nau panorama audiovisuau que tan decisiu pòt èster ena normalizacion der idioma. "E non forçadament auem d'ester nosati. Ja me semblarie ben

que passèsse dauant TV3 o eth Consell Generau d'Aran". En aguest sens, eth director executiu deth Grop SEGRE se mòstre esperançat "que si guem capables de presentar aguest projècte de subtitulacion que hèsque possible, per exemple, que seriaus de reüvida com a estat Ventdelplà se poguen veir subtitulades en aranés". Cal ditz qu'ei conscient qu'eth public d'Aran pòt seguir er argument en lengua catalana, "mès serie ua manèra importanta de hèr visible er idiòma". Hèr-lo visible mès enlà des limits de ra Val. E, sustot, serie ua manèra "de garantir es drets lingüistics des aranesi", qu'ara madeish en sector audiovisuau, son es grani desbrembadis. "Manque fòrça camin per recórrer", admét. Mès aumens ara semble que se sap en quina direccio cau adreçar-se.

ENTREVISTA

LISSA ESCALA

ERA DELEGADA DE CATALUNYA RÀDIO en Aran, Lissa Escala, ei ua hemna comprometuda damb era sua profession e eth sòn país . Hè partida dera associacion entà refortilhar er usatge sociau der aranés Lengua Viua e siguec era prumèra votz que se podec escotar ena ràdio en aranés.

per A.S.M.

**“M’impliqui enes ahèrs
pr’amor que m’interèsse
eth mèn país”**

**Es ans de profession que l’avalen hèn que, mès qu’ua periodista, si-
gue era votz d’Aran. Sent aguesta
responsabilitat?**

Quan comencè a trabalhar eth 1979 en Ràdio Aran dilhèu òc que n’ère era votz d’Aran, pr’amor que non n’i auie cap d’auta. Ara, per sòrt, açò ja non ei atau. I a d’auti mieis, d’auti compañhs, qu’empleguen er occitan. Sonque en Meddia Aranés de Catalunya Ràdio, que ja a 18 ans, èm ua equipa de tres personnes. Ei a díder, òc qu’ini- ciè jo er emplec der aranés enes mieis audiovisuaus, mès non sò era votz d’Aran. Aumens non sò era unenca votz. Açò, totun, non vò díder que non senta era responsabilitat de hèc tan ben coma poga e d’emplegar er aranés dera manera mès correcta que poga, maugrat que tostemp penses qu’ac poiries hèr mielhor.

**Ei plan segur qu’auetz contribuit de
manèra notable ena normalizació
lingüistica der aranés. Ei ua satis-
faccion agredoça peth hèt qu’en-
cara auetz d’estirar eth carro?**

Tostemp i a moments de descoratja-
ment enes qu’ac deisharies córrer,
mès encara prevau massa era estima
ara pròpria lengua. Aguest entusias-
me devèrs er aranés hè que seguiss-
que tà dauant damb plaser. Supausi

qu’auré metut eth men gran de sable ena normalizacion, e açò tostemp ei ua grana satisfaccion personau e profesionau, mès tostemp penses que poiries hèr mès, qu’ei de besonh hèr mès per Aran.

**Era Val d’Aran ei un país petit. Ei di-
fícil exercir eth periodisme sense
sénter pressions?**

Difícil non: ei lèu impossible non sénter aguestes pressions. As d’aprénner a relativizar-les, encara que tanben cau díder qu’a viatges còste. En un país petit toti mos coneishem. Coneishes eth cargue institucionau, mès non com alcalde, o conselhèr, o



deputat, senon era persona que i a ath darrèr. E non ei sonque ua qüestió de politics. Tanben coneishes er auditor que pique, era votz deth caràr qu'opine... Ei relativament facil quèir ena tricha de personalizar es informacions. O, mès ben dit, que les personalizen es protagonistes. D'un aute costat, jo tanben m'impliqui fòrça enes ahèrs pr'amor que m'interèsse eth mèn pais, e açò hè qu'a viatges non i age pro distància entà que non m'afècten aguestes inevitables pressions e patisque mès deth compde.

Ètz ua periodista comprometuda que auetz presidit era associacion Lengua Viua. Hèr ràdio en aranés implique un plus de militància?

Era presidéncia de Lengua Viua volérem que siguesse rotativa. Jo ne si-guí pendent tres ans e, des d'alavetz, non i a auut cap d'auté president perqué ara i a ua junta que s'encargue des foncions de presidéncia. Mès òc, ei cèrt qu'eth hèt d'auer balhat tanti ans era cara hè qu'era gent encara m'identifique fòrça damb aguesta associacion. Non sai s'ei de besonh un plus de militància per hèr ràdio en aranés, mès jo me senti comprometuda damb eth mèn pòble. Eth pais me posse e, per açò, m'impliqui en tot çò que sigue promocion e defena dera nòsta cultura. E ei evident qu'era lengua ei un des simbèus identificatius mès importants dera nòsta cultura, per açò pensam que cau promòir eth sòn emplec sociau.

Sus eth papèr se daurís ua naua etapa entara lengua: damb es naues licències de TDT s'ampliarà era aufer-ta audiovisuala e, d'un aute costat, er Estatut preve era cooficialitat der occitan pertot eth territòri catalan. Sense un compromís clar des institucions açò serà possible?

Aguest compromís qu'ei imprescindible autan des d'Aran coma des de Catalunya. Sustot des de Catalunya. Sense un clar supòrt economic, er aranés, era societat en generau, no auancrà. Ua causa ei restacada ar auta: sonque damb militància non s'artenh

cap acòrd. Doblar ei ben car e, per açò, son de besonh ajudes. Ja ac demanèrem des de Lengua Viua hè 13 ans. Per part de TV3 i auut un shin-hau d'esfòrc qu'a permetut revirar ar aranés bèri episòdis des *Tres bessones*, per exemple. Siguec un gèst plan important, fòrça emotiu. Mès mentre eth doblatge sigue ua excepcion, non haram arren. Auem de besonh un compromís seriós, constant. Des de Lengua Viua pensam qu'era aufer-ta supausarà un augment dera demanda. E non sonque per çò que hè ath doblatge. Auem de revirar es classics ar aranés, auem de hèr çò de possible entà qu'era lengua age un emplec sociau.

Trabalhatz entara ràdio publica catalana. Pera vòsta experiéncia, en Barcelona s'enten era realitat aranesa?

Çò qu'ei plan seguir ei qu'en Catalunya Ràdio tostemp m'an demostrat auer un gran respecte pera realitat aranesa. Des deth començament, quan prepausè mantier en aranés es talhs de votz e m'ac respectèren. Ei ua decision importanta, pr'amor que hè qu'er aranés sigue present mès enlà dera Val d'Aran, permet qu'es catalans siguen conscients qu'aciu parlam ua auta lengua que, damb un shin-hau d'esfòrc, se pòt enténner. Fòrça mieis encara non ac hèn. E tanben a viatges se graven es talhs de votz en aranés e catalan per s'era notícia a de gésser d'Aran. Mès dilhèu açò ei mès fauta nòsta que de Barcelona o Catalunya. Qu'èm massa servils. Hèm anar tres lengües tot eth dia perqué ara qu'un interlocutor mos conteste en castelhan o catalan cambiam ar acte. Jo sagi de non hèc se sai qu'era persona damb era que parli m'enten perqué demore hè temps en Aran. Dilhèu sembla un sistèma impositiu, mès non ac hèsquí damb aguesta intencion, tot ath contrari, damb era volentat de restacar-lo en emplec dera lengua.

Quina ei era notícia que mès vos a a shautat de poder dar ena vòsta

lengua, dilhèu era recuperacion deth Conselh Generau d'Aran?

M'auèsse shautat tant poder dar agues-ta noticia! Mès malerosament, un accident de coche hec qu'aquest dia jo siguesse en un espitau de Barcelona. Me'n planhí fòrça. Auie seguit tot eth procès de gestacion, non ei de besonh didèc, mès non podí aufrir aque-ra gran noticia, plan importanta entàs aranesi. Ara, açò òc, encara que si-guesse en espitau, non deishè pèrder cap informatiu. Era noticia que òc qu'e podut dar, encara que non se pogue comparar ara recuperacion deth Conselh, a estat respècte as obres deth nau tunèu, era trobada des du-es boques. Ei d'aqueri tèmes damb es que te sentes privilegiat per víuer un moment istoric e podèc transmèter. Siguec ua hèsta, un acte plan emotiu que se semblaue fòça a çò qu'auia liegit 50 ans tà darrèr, quan eth pru-mèr tunèu ère en construccio.

Entàs (pògui) lectors qu'encara non la coneishen, convidatz-les ath sòn programa, *Meddia aranés*.

Meddia aranés ei un magazin d'ua ora de durada que s'emet de deluns a dimenge de dotze a ua deth media ena freqüència de Catalunya Informació. Sajam que sigue un reflèx dera realitat aranesa autan des d'un punt d'enguarda sociau, coma culturu o esportiu. Hèm amassades, entrevistes, cròniques d'actualitat, apro-pam era ràdio ar estudi... E tot açò se complemeta damb eth resum des dimenges. Era nòsta volentat ei qu'en tot seguir eth programa pogues hèrte ua idia clara de çò qué passee en Aran damb era votz des sòns protagonistes. Qu'ei complicat, pr'amor que trabalham lèu lèu toti es dies der an e èm ua equipa de tres personnes e, ath delà, auem d'adaptar-mos ara realitat dera societat que mos escote. Còste fòrça trapar gent entà parlar en dirècte, o entà que donguen era replica a una noticia. Èm es qu'èm e açò supause una dificultat higuda. Mès ja portam 18 ans en antena. A mès, era se pòt escutar pertot p'amor qu'èm en internet.

Enes darrèri ans, era Val d'Aran a passat d'auer sègles de cultura orala sonque en aranés a auer ua massificacion de mieis audiovisuaus en d'auti idiòmes coma eth castelhan, eth catalan o eth francés.



TV3 compde damb un
espaci en aranés a cargue
de Jovita Ané.

ER AUDIOVISUA ESTURMENT BASIC ENTÀ REBROT CULTURA ARANESA

per Anna Gelí
FOTOS: N.TOLSÀ E M. ARISTREGI

ERA PRUMERA VOTZ



Era periodista Lissa Escala siguec era prumèra votz que se podec enténer en antena en aranés. Per

bonur, ja non ei era soleta. Pòga pòc, se va en tot normalizar eth panorama audiovisuau.



Es "Montanhes Araneses" non sonque son er estriuet d'ua cançon populara, senon qu'ath long dera istoria dera Val, an artenhut fòrça protagonisme, e non sonque entara determinacion territoriau, politica, sociau e economica, senon tanben per çò que tanh ar airau audiovisuau. En país d'Aran, es aranesi captauen era senhau francesa de Super Bagneres de Luchon, que non d'Espanha, hè apruprètz 40 ans. TV2 per exemple, non se vede'c ena Val enquisas prumeries des ans ueitanta, domatge entad aqueri qu'auien de besonh veir quaque seriau interessant, e domatge entàs que viuuen en Baish Aran, a on es imatges arribèren quaque temps tard maugrat qu'era senhau ère plaçada en Naut Aran pera iniciativa deth sòn municipi. Qu'ei pr'amor d'açò que vam a hèr ua petita uelhada ath desenvolupament des emisions radiofoniques pendent es darrèri ans. Aqueri qu'auien era ràdio podien enténer en onda cuerta Ràdio Andòrra, e per çò que tanh ara onda mieja RNE, ath temps qu'en Baish Aran campauen de trapar-ne bèra ua de francesa. Er an 1979, damb era intencion d'informar as esquiaires, se profite entà hèr Ràdio Aran F.M., propietat dera empresa Baqueira Beret S.A. Mès non ei enquier an 1988 quan, a compdar dera desconexion hèta dera emisora Catalunya Ràdio, s'artenh a hèr *Meddia Aranés*, eth prumèr e unic programa magazine en aranés d'ua ora de duracion que balhe era votz ara gent d'Aran. *Meddia Aranés* a emetut enquisas nòsti dies lèu 6.300 ores pendent 18 ans.

Aquesta ei era artenhuda dera equipa formada, des deth començament, per Lissa Escala, Jose Badia e

Jose Antonio Bruna. Lissa mos hè cinc sòs des campuletes qu'auien de hèr enes inicis; "En iuèrn, per mau temps e per densitat ena carretèra, maugrat gésser damb pro temps, non arribàuem ara ora entà començar eth programa en dirècte, que se hège alavetz en Baqueira, (ara en Vieilha) ath delà d'auer de compartir es estudis damb es de Ràdio Aran". Eth programa recebec un prèmi per un espaci dedicat ara divulgacion e ara educacion sanitària autrejat pera Acadèmia de Ciències dera Salut de Catalunya er an 1989.

Mès tard, damb era entrada de Catalunya Cultura, s'arribèc a hèr un programa es dimenjadades de dètz minutes nomenat *Temps entà Aran*, totun açò, despareishec. Per çò que hè ara produccion pròpria, en Les enes ans nauanta e damb material radiofonic profitat de RNE4, s'artenh a auer ua petita radio locau aué encara en actiu, ahèr donques fòrça remercable. Ath delà, aué se pòden escutar ena Val totes es emissores oficiaus autan castelhanes coma catalanes atau com d'autres damb formules musicaus deth tip "adult-chart" com per exemple, Gum FM que darrerament a introduosit un noticiari en aranés d'ues pògues minutes. Mès coma se pòt dedusir, non i a n'i a aut ua emisora oficial aranesa, maugrat qu'er Estatut d'Autonomia deth 1978 reconeishie era oficialitat der aranés ena Val d'Aran. Era lengua e era cultura aranesa, a trauèrs deth miei radiofonic pendent apruprètz 20 ans, ei malerosament era madeisha. Per çò que tanh ara television, Manolo Perailes, tecnic installador de microrepetidors ena Val entre d'auti, conde coma sigueren aqueri ini-

u,
OAR ERA

'Era lucana' de TVE, eth programa pioner

Pendent ieu tres ans, entre 1989 e 1991, eth circoït catalan de TVE hège ua desconnection ena Val d'Aran entà aufrir eth programa Era lucana. Per prumèr viatge, es aranesi aiuen era oportunitat de sénter era sua lengua per television. Ua hita istorica. Damb era arribada dera democràcia, er aranés anèc gessent deth reducte familiar entà aucupar er espaci que li corresponie ena societat, mès n'es mès optimistes s'aues-

sen imaginat qu'autanplan abantes de recuperar eth Conselh Generau d'Aran era television parlarie en aranés. Er actual deputat Francesc Boya ère eth director d'aguest programa. "Siguec ua experientia plan bona", rebrembe. Eth prumèr programa venguec a gravar-lo ua equipa de Barcelona. "Encara rebrembi que parlèrem der aigua". Boya sonque hec de guioniste. "Mès a compdar d'aqueth moment se cree ua equi-

pa aranesa". Eth lider d'Unitat d'Aran ère eth director, guioniste e presentador e compdaue damb eth supòrt de Josep Maria Castellà e Roser Faure. "Siguec ua experientia plan importanta ja non sonque des deth punt d'enguarda dera normalizacion lingüistica, senon que se dauric eth camin entà formar professionaus deth mon audiovisuai en aranés". Logicamente, Era lucana avec un fòrt impacte. "E açò qu'ère un programa




Susanna Casanova ara redaccion d'eth 'Quin5e'.

cis, "i auie un medidor de senhau e anaua a campar a on ère qu'arribau, alavetz que me'n anè entath pòble de Mont e des d'aqui agarrà era senhau francesa, atau se podec veir era TF1 en blanc e nere per tota aquera zòna". Cau tier en compde que tot eth materiau d'installacion de besonh entà poder veir era television provengue de donacions privades e de subvencions de bèth ajuntament. Pendent es ans 1988 e 1990 s'amie-

en TVE2 un programa parlat integralment en aranés que se vedie en tota Catalonia, portau per nòm *Era Lucana*, ere mesadèr, e auie ua duracion d'ues 25 menutes. Es aranesi èren erosi d'enténer era sua lengua dehòra des montanhes, aqueri aranesi que viuien dehòra dera Val tanben, e shagrinaue as catalans que, estonats, entenien er aranés per prumèr viatge ena television. Paco Boya, director, presentador e guionis-

te; José Maria Catellà, productor e subdirector, Roser Faure coma realitzadora e Manolo Perales coma càmera, artenheren a hèr realitat un eveniment pioner en toti es sens. Çò mès estonant ei que se deishèc d'eméter quan ja ère hèt tot çò de mès dificil.

En 1990, e possiblament en relacion damb era Lei deth Regim especiau dera Val d'Aran aprovada peth Parlament de Catalonia, començà-



'Era lucana' grauèc en París.

que tostemp baraua ena grasilha e que tan lèu se hège un còp ath mes coma cada quinze dies". Era audiència, mès, que demoraue fidèu. "Sajàuem de tractar tèmes d'interès au tan en airau aranés coma en occitan. Parlàuem de problematiques dera nauta montanha, dàuem a conéisher aranesi importants... e plan tanben qu'artenhérem entrevistar eth sarte aranés que siguec era mandreta de Coco Chanel". Per çò que tanh ara fin d'un programa coma Era lucana, Boya rebrembe que La 2 de Television Espanhòla "hè ans qu'ei enfonsada en ua reforma perma-

nenta". En un moment de relèu ena direccio se hèren numeròs e "s'ac caguèren". Dilhèu non i avec pro pression sociau ne politica entà evitá'c", admet. Plan segur qu'aguesta "mancança absoluta de supòrt institucionau" cau contextualizar-la "en ua fasa plan embrionària deth Consell Generau d'Aran". Çò d'important, mès, ei que Dempús d'Era lucana vierien d'auti programes, d'auti espacis audiovisuaus en aranés. Damb eth pas tà dauant que se dec damb aguest espaci de La 2 s'iniciare un camin sense retorn entara normalizacion.



Maria José
Saurina, dera
emissora en
aranés GUM FM.

ue ua desconnexion setmanèra deth Telenotícies Comarques en TV3 sonque en aranés. Era emission duraue alavetz ues 20 menutes, ara ne dure 10, temps tostemp condicionat pera part comuna de tota Catalonha. Ath començament i arribèc a auer ua equipa de 6 personnes, aué sonque ne son dues: Jovita Ané coma redactora e presentadora e Pilar Fernández coma operadora de camera. Jovita Ané rebrembe es dificultats deth co-

mençament des retransmissions "a trauers d'un sevici de taxi s'enviauen es imatges entà Barcelona e aquero treigüie immediatesa". Aué eth taxi ja non ei de besonh, es naues tecnologies an adocit eth trabalh des prumeries. Ara tanben se pòden vèir un tartèr de cadenes televisiues de tot tipe, (tanben es oficaus per çò que hè a Catalonha) a on tanben ei oficiau er aranés. Auem ua connexiun recenta a internet tà escotar es

programes de *Meddia Aranés* en hilat se volem, e tanben s'a hèt bèra produccion en DVD revirada deth catalan ar aranés. Mès, guardatz-ac, era nòsta cultura, a trauers der audiovisuau a anat en devarada. Era qüestió alavetz ei, coma se pòt mantier ua cultura sonque damb er esfòrc inestimable des mestres enes estudis ath temps que i a ua influència televisiua sonque de dehòra? Bèth un podarie pensar facilament que dilhèu se'n foton de nosati. En un lòc plan petit, damb tant rebrotoament audiovisuau enes d'auti idiòmes, er aranès çò que sonque pòt visionar ei era sua mort.

Toti es mainatges (e es grani) de ra Val an eth dret, ja non didem eth déuer, de poder aumens veir, per exemple, diboishi animats en aranés. Aço mos hè encorniar que dilhèu es disparièrs govèrns dera Generalitat de Catalonha ath long des ans an desbrembat qu'an ua lengua fraia que calie suenhar-la sense plànher-la, tanben per çò que pertòque ar airau audiovisuau. Ath delà, es disparièrs representants aranesi podarien auer prenud er exemple dera nòsta vesia Catalonha que, fin finau, a auut era escadença entà qu'era mau apurada "caisha pèga" (coma didie ua professora mia) se torné un shinhau mès garlapada entà qu'eth catalan tanben se parlasse en carrèr, e non sonque enes estudis.

ES TRES BESSOES

Ula experiéncia indesbremable

per A. Sàez

FOTOS: CROMOSOMA/TVC

Hè lèu dètz ans se produsic un petit miracle lingüistic que hec pos-sible qu'ua des series de diboishi animats de mès reüsida enes ans nauanta (com ara) se doblèsse ar aranés. Parlament de *Es tres bessoes*. Eth 1998 s'estrenaue *Era princessa e eth cede*. Prumèr s'auiet hét un casting dubèrt en qué participèren toti es mainatges dera Val. Siguec ua experiéncia indesbremable entà toti, e tanben tara illustradora Roser Capdevila. Toti sabem que *Es tres bessoes* ei ua ficcion qu'inspirèc ena sua pròpria experiéncia personau, donques que siguec mair d'ues trigemèles ape-rades Anna, Teresa e Helena, coma es celebres personatges de diboishi animats. Donques ben, agues-tes hemnes, que ja an trenta set ans, se gestèren ena Val d'Aran. Atau qu'ac confessèc Roser Capdevila ena pre-



UN ACTE ESPECIALAMENT EMOTIU

Es tres bessoes que son inspirades enes trigemèles qu'aucuec Roser Capdevila. Segontes admets era propria

diboishanta, se gestèren en Aran, çò que convertic eth doblatge de dus episòdis en un acte especialament emotiu.



Marina Higuera (Helena), Alba Orrit (Anna) e Clara Berdié (Teresa).

sentacion d'aguesta prumèra revirada. Un doblatge que, damb tot lo que compòrte, aurie er aunor d'estèr eth prumèr que se hège en aranés. Ara productora Cromosoma, era factoria a on borís era imaginacion de Roser Capdevila, reconeishen que maugrat qu'es bessoes parlen lèu lèu tan-ti idiòmes coma i a en mon, era experiéncia aranesa siguec fòrça emocionanta pera implicacion deth territori e era importància qu'aucuec entà Aran aqueth prumèr doblatge. Se hège realitat eth somni dera plea normalization, encara que malerosament, *Es tres bessoes* sigueren mès era excepcion qu'era règla.

Clara Berdié, qu'actuaument ei

ua gojata de dètz-e-ueit ans qu'estudie Economiques en Barcelona, siguec ua des tres mainades escuelhudes. Li toquèc eth papèr de Teresa, ei a díder, era bessa que pòrte eth tricòt e eth lacet deth cap de color ròsa. "Siguec ua grana experiéncia", remèrque. Rebrembe qu'en casting se presentèc fòrça gent. "Èster ua des escuelhudes ja ère plan encoratjador, mès ei qu'ath delà a jo *Es tres bessoes* ja me shautauen fòrça". Damb era perspectiva des ans, reconeish que non siguec pro conscientia de víuer un moment istoric entà Aran. "Ara pensi que siguec plan important". Non li importarie repetir era experiéncia. "Sò estudiant ua car-

rèra que non a arren a veir damb aguest mon mès me shautarie fòrça poder participar en d'auti doblatges e contribuir atau ath foment dera mia lengua". Rebrembe qu'eth dia dera estrea se senteren coma esteles de Hollywood. "Mos vestírem de bessoes, damb es pantalons damb 'petto', es tricòts cadua deth sòn color, e eth lacet en cap e cantèrem era cançon des tres bessoes ath delà de hèr ua petita coreografia". L'azard volec que Clara auesse de hèc damb eth braç bendat. "Auí un accident d'esqui", mos conde. Mès arren podec eclipsar eth sòn bonur. "Siguec fòrça polit e mos tractèrent fòrça ben".

Anna, era bessa que va de co-

MÈS DE 500 PERSONES

Era estrea de 'Era princessa e eth cede', un capitol de 'Es tres bessoes' en aranés, siguec ua gala coma

hège temps que non se viuie en Aran. Eth cinéma de Vielha demorèc petit entà acuélher es mès de 500 personnes

Ior blu, ère Alba Orrit. Era participèc en casting perqué era escòla rurau deth Naut Aran a on corsaue primària decidic portar toti es sòns esco-lans a viuer aguesta experiència. Era sorpresa siguec qu'ua setmana mès tard la piquèren des de Cromosoma entà díder-li qu'auie estat esquelhu-da. "Siguec plan divertit", assegure. Era màger complicacion damb què mos trapèrem ère era coordinacion de votz e moviments de boques des diboishi. "Ath principi, mos costauen un shinhau". Mès mos ajuderen fòrça. Com qu'Alba ara estudie Magistèri se'n da compde de tot çò qu'apreneuc. "A mès, auerem era oportunitat de conéisher a Roser Capdevila e de descorbir coma se hè entà qu'es diboishi animats agen votz. E, çò de mès important, qu'aguesta votz sigue aranesa. De hèt, Alba ei ua gojata comprometuda damb era sua cultura que hè classes d'aranés en Lhèida. "Serie divertit poder tornar a participar en ua experiència similara".

Que manque ua bessoa, Helena. Era sua votz en aranés corresponie a Marina Higuera, qu'ara ei a punt de hèr 17 ans. Eth sòn cas siguec de pellicula. Non s'auie de presentar ath casting pr'amor qu'auie de hèr un viatge que finaument non hèc e ua amiga la convencec entà que l'acompanhèsse. Quan ja èren es dues ena ràdio pensèc que non perderie arren se hège era pròva e aconseguic eth papèr. L'estone fòrça era picada d'ARAN ATH DIA. "Lèu ja non me'n bremba-





Era seria a auut ua gran sensibilitat damb es lengües minoritaries.

ue!" Mès li hè fòrça illusion revíuer eth moment en qué se calèc en pa-pèr dera bessoa deth lacet verd, era que tostemp a fòrça hame. "Entà jo siguec ua experiéncia fòrça personau, d'aqueries que tostemp pòrtes laguens". E ei que des tres, Marina ei era que se sent mès atrèta peth mon der espectacle. "Me shaute", coheisse. Hè teatre, cante en ua corau..."serie magnific poder hèr ua causa pariera en un rodatge coma eth que hí de petita". Rebrembe qu'estau plan nerviosa eth dia dera estrea. Des estrees. "Que mos portèren per-tot", explique. Tocau cantar era cançon de *Es tres bessones* e barar-la. Luenh demorauen es tres dies de doblatge. "Mos ajudauen fòrça, mès rebrembi qu'ua des causes que mès mos costauen ère hèr a veir qu'arríem". Entà artenhèc soent era equipa optau per hèr-mos gatalheues. "Ère çò de mès efectiu". Alba, coma es sues companhes, se sent privilegiada per auer podut hèr de bessoa enes estudis de TV3 de Salardú, mès cre que se les escuelheren non si-guec per arren mès que per auer ua votz similara ara des dobladores deth catalan. "Supausi que non volien que sonesse estranh", ditz trèigue-se mèrit.

Dempús d'aguesta prumèra experiéncia damb *Era princessa e eth cede*, es tres bessoes araneses que non se coneishien abantes de participar en doblatge, balhèren era sua votz tà dus capítols mès d'aguesta seria internacionala: *Es sèt crabetes* (1999) e *Buffalo Bill* (2000). Alba, Marina e Clara coincidissen en afirmar que siguec domatge que non se'n dobllessen mès. Aguesti capítols se comercializèren en video e

se distribuïren per totes es escòles araneses. Siguec ua manèra de demostrar as mainatges que damb era lengua pròpria deth sòn pais tanben se pòden veir diboishi animats. Que totes es lengües son bones entà tot. De hèt, era seria *Es tres bessones* a auut tostemp ua gran sensibilitat damb es lengües considerades minoritaries. Atau donques, s'an revirat capítols entar euskera, eth gaelic, eth gallieg... Entad aguestes cultures, poder mostrar as mainatges es sòns idòls parlant coma eri ei qüestión de garantir eth futur der idiòma. Dilhèu per açò era estrea de *Es tres bessones* en aranés siguec ua gala coma hège temps que non se viuie ena Aran. Eth cinema de Vielha demòrèc petit entà acuélher es mès de 500 personnes que volien veir eth resultat deth prumèr doblatge ara lengua pròpria d'Aran. Se considerèc ua sòrta de prova pilòt ena qué eth Conselh Generau d'Aran avec un pa-pèr important. Ei de besonh rebrembar que se paguèren 800.000 pesetes d'aqueri tempsi en concepte de subvencion entà hèr realitat *Era princessa e eth cede*. Ath delà des sòs, aguest titol avec supòrt. Supòrts institucionau e sociau. Non manquèren voluntaris entà hèr d'extra enes disparièrs petiti papèrs supplementaris.

Era dolenta dera pellicula siguec era avocada Maria Josep Casanova. E non pas perqué ausesse arren en contra dera experiéncia, tot eth contrari. Era siguec ua des que mès activament i participèc des dera Val en sòn papèr antagonista dera Brusisha Engüejada. Sense era, es bessoes non aurien podut hèr arren. E hèren fòrça. Fòrça pera lengua.

ENTREVISTA

JORDI JAUSSET

PARLAM DAMB ETH DIRECTOR deth Burèu de Comunicacion dera Generalitat sus qui serà er impacte real qu'auràn en Aran dues naues realitats: era cooficialitat der aranés en Catalonha que preve er Estatut e era ampliacion dera aufèrta audiovisuala damb era aprobacion des licéncies dera TDT.

“Era implicacion dera Generalitat damb er aranés serà totau e absoluta”



Prudència. Agesta ei dilhèu era paraula que mès ben definís er estat d'aním damb qué afronten es aranés aguesta naua e prometedora etapa. Aumens sus eth papèr. Arrés non vò méter eth cava ena nevera abantes d'ora. I a ua pòur: qu'era Generalitat non sigue complixa d'aguesti cambis politics e sociaus. Sense eth supòrt de Catalonha, sembla que serà dificil qu'arriba a bon pòrt era cooficialitat der aranés contemplada peth nau Estatut o era significatiua preséncia der occitan enes mieis de comunicacion dera Val d'Aran. Parlam sus aguesti tèmes damb eth director deth Burèu de Comunicacion deth Govèrn dera Generalitat, Jordi Jausset.

Quina serà era implicacion deth Govèrn dera Generalitat entà qu'açò non demore en papèr mòg?

Era implicacion deth Govèrn dera Generalitat serà totau e absoluta, e eth sòn compromís se reflectís en toti es tèxtes legaus e normatius que tanhen ara lengua aranesa e eth desenvolupament dera television digitau terrèstre locau.

Autan eth nau Estatut, coma era Lei der Audiovisual de Catalonha, co-



ma, tanben, era Huelha de Clausules deth Concors dera TDT locau commerciau sagen de balhar ar aranés era importància que realment a e qu'arrés, en Govèrn, ac met en doblete. Ara ben, conven èster prudents, donques qu'er Estatut ei encara un esturment que cau desenvolupar, e que diuèrsi aspèctes dera Lei der Audiovisuau de Catalunya an estat recordi dauant deth Tribunau Constitucionau peth govèrn centrau. En quin-

sevolh cas, çò qu'ei indiscutible ei eth compromís deth present govèrn dera Generalitat.

Enes condicions exigides entàs concessions de lícencies de TDT ena Val d'Aran se demane emplegar er aranés “de forma significatiua ena sua programacion”. Era Generalitat preve destinat bèth tipe d'ajudes (económiques o non) entà qu'açò sigue possible?

Entath Govèrn dera Generalitat, era importància der aranés ei equiparable ara deth catalan e, en aguest sens, eth sòn emplec serà identicament subvencionat, de manerà qu'es emissions televisives en lengua aranesa receberàn exactament eth madeish supòrt que receben es emissions en catalan. En aguest sens, voi rebrembar que, es darrès dus ans, eth Govèrn a destinat chiffres plan importants a cadun des concorsi publics peth supòrt as emissores de ràdio e de television e era premsa digitala de caractèr comercial en lengua catalana e aranesa. Era volentat deth Govèrn ei continuar damb aguesta politica de supòrt.

Ath delà d'aguesti canals locaus privadi, i aurà espaci entar aranés enes nauis canals de TDT dera television publica catalana? I a bèth projècte en fèrm?

Per çò que hè a Television de Catalonia, probablement sigue era Corporacion Catalana e era direccions de TVC qui mès precisament poguen contestar ad aguesta pregunta, encara que no dobiti que, coma part deth patrimòni lingüistic deth país, er aranés traparà nauis espacis de diffusion gràcies ara TDT publica d'ambit nacionau.

D'un autre costat, quan parlam de TDT publica catalana, conven auer present que, ath delà des dus programes privadi qu'autregèc eth Consell der Audiovisual, era Val d'Aran comparà, tanben, damb un programa public de TDT locau (Vielha e Mijaran, Naut Aran e Bossòst), e qu'aguestes emissions an d'exercir, en sòn airau, un papèr decisiu ener emplec e normalizacion der aranés.

VA DE LENGUA

JUSÈP SANDARAN E ES ARANESI DE FILIPINES



per Aitor Carrera

Professor de lèngua e lingüística occitanes ena Universitat de Lleida

Que coneishem er espaci a on se parle era lèngua occitana: es trenta departaments deth sud der Estat francés, era Val d'Aran e es Valades piamonteses. Que sabem tanben qu'er occitan se parle ena Gàrdia Piamontesa (en Calàbria) e que s'ei parlat en punts d'Alemanha. Aquerò qu'ei coneut. Mès non n'ei çò que seguís. Er occitan en version aranesa qu'arribèc en zònes mès alonhades qu'Alemanha o Calàbria. Qu'ac sabem gràcies ath canejanés Jusèp Sandaran. Sandaran, un personatge important dera cultura aranesa des darrers dus

sègles, qu'ei autor de poesies e tèxtes costumistes, mès tanben dera prumèra descripció der aranés e d'ua conferéncia arremarcable ape-rada 'La Vall d'Aran i els catalans', hèta en Barcelona er an 1913. En aquera conferéncia, publicada pendent eth madeish an, Sandaran mos compde qu'er aranés s'ei parlat dehòra d'Aran, concrètament en païsi qu'auien estat aucupadi pes espanhòls: Ondures e Filipines. En Ondures i auie ua colonia d'aranesi formada per familihs emigrades, que siguec localizada per azard. En Fili-


pines, en tot qu'er oncle de Sandaran e uns amics parlauen e badinauen en aranés en un cafè, veigueren a escotar e a arrir de çò que di-dien a un senhor qu'ère setiat en ua taula vesia. Que se n'estonèren e li demanèren se per qué arrie. Sandaran que'n compde era seguida: "la seva mare, que era del poble (en aquell indret de Filipines) parlava com ells, i [...] la gent del poble en allà tota parlava aquella llengua". Extraordi-nari, donc. Pendent un temps, en es-paci lingüistic aranés non se coguèc eth solei.

www.pageseditors.com
ed.pages.editors@cambrescat.es

Pagès editors


Garona
Llibres
en aranés

Era literatura pròpria dera Val d'Aran



Letres deth país

Obres premiades en poesia e prosa dets III e IV edicions deth Premi Aran de Literatura



Mescladís

Recuelh d'obres premiades ena XII e XIII edicion deth Premi Mn. Condi Sambeat

Jacinta,
casa e país
Pepita CaubetPresoùrs dera
mar gelada

Francés Boya Alós

Letres deth país
Diuèrsi
autors

Mescladís
Diuèrsi
autors

Jacinta,
casa e país
Pepita Caubet

Presoùrs dera
mar gelada
Francés Boya Alós

DICCIONARI

A

Alabets: *adv.* llavors

Anfòrxtó: porxo o cobert travesser d'alguns carrerons

Arrat: rata, ratolí

Autan: (nom del vent) llevant

B

Balaguèra: vent calent de migjorn

Baülh: bagul

Bisc: *adj.* guerxo

Broton: rebrot

Buhadé /bohadé: canó de ferro per bufar el foc.

C

Cagira d'arrepòs: cadira (amb recolzador pels braços).

Calhauada: pedrada

Carrinclà: fer cruirix les dents; gri-nyolar (una porta).

Causa: cosa

Cistalha: cistella, també conegut com a 'Tistalha' en algunes zones.

Cramba: cambra

D

Deixondrat: *adj.* desmillorat, afaquit

Després: *adv.* després

Dieu: Déu

Dorna: tupina del confitat

E

Encolia: humor, melangia

Ereu: hereu

Escabòt: ramat reduït de bestiar

Estialhes: estenalles

Estramuncà: ensopregar, trepussar

Estrument: arnés, eina

F

Fricassada: carn fregida amb patates

G

Galaia: ovella nimfòmana o que vol marrir

Galdrofa: baldufa

Gangalha: escletxa

Gormant -anda: *adj.* llaminer

Grilhon: grill

Guit, -a: *adj.* furro, indòcil; bèstia que no es deixa tocar

H

Hai: faig

Hame: fam

Haraga: maduixa

Hereixenc: porcell de mig any

Huge: fugir

I

Ierla: part fèrtil d'un prat vora el riu

Iranja: taronja

J

Jas: jaç

Jauba: espècie d'argelaga

Jornau: jornal

L

Laganya: lleganya

Lapà: llepar

Lauet: allau, esllavissada de neu

Leixon: colostre (primera llet després de parir).

Lumedà: llindar

Luta: lluita

M

Maixerà: barba

Mandòrra: patata

Marregada: marrada

Merli: moixó gros

Milhó: millor

Monn: món

Motieu: motiu (malnom)

Munt: *adj.* menut, triturat

N

Nèira /anèira: entrada o rebedor d'una casa

Neurí: nodrir, criar, alimentar

Ninn: niu

Nòssa: boda, casament

Nyoquet: manyoc

O

Omit, -ida: *adj.* humit, -ida

P

Paè: paner, cistell

Panà: robar, furtar

Pàrrec: pàrrec (dependència per tançar el bestiar)

Pauma: palmell de la mà

Peira: pedra

Petge: pegat curatiu

Pobilha: pubilla

Praube: pobre

Q

Quilha: bitlla

R

Rabolh: reboll

Rastèt: eina en forma d'aixada, amb pues de ferro i usada per treure fem

S

Sable: arena, sorra

Salieua: saliva

Saorra: sierro, fem d'ovella i de cabra

Sarna: serradures // ronya

Sarte: sastre

Sau: sal

Sede: pèsol

Selha: galleda

Senn: seny

Soberann: sobreany, cavall, matxo o ruc de dos anys

Sorsa: deu abundosa, font

Sur: suro, tap de suro

T

Tartè: pedregal, tartera, munt de pedres

Tauerna: taberna, hostal

Tenca: bresca de mel

Tenyat: envà, antosta de taules de fusta unides

Tiadé: porcell

Timor: tumor

Titàs: disfressa, màscara


U

Usclà: socarrar, socarrimar

V

Vere: verí (de l'escurçó)

Vesin: veí



Era melhor companhia tath futur ei era tua.

Ua gran companhia ei aquera qu'arriba ath futur abantes qu'es autes. En Endesa estam metent en funcionament eth pervier de mès de 22 milions de clients en tot eth mon. Èm era prumèra multinacionau electrica espanhòla e contunham en tot créisher entà generar progrés e benèster. Per aquerò auem era seguretat de que damb era tua companhia, arribaram ath futur abantes qu'arrés.

